

	Question/Xivutiso	Answer/Nhlamulo
1.	When did God create the heaven and the earth? <i>Xikwembu xi tumbuluxile tilo ni misava rini?</i>	In the beginning (Gn. 1:1) <i>Ekusunguleni</i>
2.	Finish: "And the earth was without _____." <i>HETisisa: "Misava a yi nga ri na..."</i>	Form (1:2) <i>Xivumbeko</i>
3.	What did God create on day one? <i>Xikwembu xi tumbuluxile yini hi siku ro sungula?</i>	Day and night (1:5) <i>Nhlekanhi ni vusiku</i>
4.	What did God create on day two? <i>Xikwembu xi tumbuluxile yini hi siku ra vumbirhi?</i>	Sky (1:7) <i>Tilo</i>
5.	What did God create on day three? <i>Xikwembu xi tumbuluxile yini hi siku ra vunharhu?</i>	Land and sea (1:10) <i>Misava ni lwandle</i>
6.	What did God create on day four? <i>Xikwembu xi tumbuluxile yini hi siku ra vumune?</i>	Sun, moon, and stars (1:14-19) <i>Dyambu, n'weti ni tinyeleti</i>
7.	What did God create on day five? <i>Xikwembu xi tumbuluxile yini hi siku ra vuntlanu?</i>	Birds and fish (1:20-23) <i>Tinyanyana ni tinhlampfi</i>
8.	What did God create on day six? <i>Xikwembu xi tumbuluxile yini hi siku ra vuntsevu?</i>	Man and animals (1:24-31) <i>Munhu ni swiharhi</i>
9.	What happened on day seven? <i>Ku humelele yini hi siku ra vunkombo?</i>	God rested (2:2) <i>Xikwembu xi wisile</i>
10.	How did God create man? <i>Xikwembu xi tumbuluxile njhani munhu?</i>	In his image (1:26) <i>Hi xifaniso xa xona</i>
11.	What did God allow Adam and Eve to eat? <i>Xikwembu xi pfumelele Adamu na Evha ku dya yini?</i>	Seed-bearing herbs and fruit (1:29) <i>Matsavu lama vekaka mbewu ni mihandzu</i>
12.	How did God describe everything he had made? <i>Xikwembu xi hlamuserile njhani swilo hinkwaswo leswi xi swi tumbuluxeke?</i>	Very good (1:31) <i>Swinene ngopfu</i>
13.	What did God use to form the first man? <i>Xikwembu xi tirhisile yini ku vumba munhu wo sungula?</i>	The dust of the ground (2:7) <i>Ntshuri wa misava</i>
14.	Finish: "God breathed into his nostrils _____" <i>HETisisa: "Xikwembu xi huhuterile etinhompfini ta yena..."</i>	The breath of life (2:7) <i>Ku hefemula ka vutomi</i>
15.	What word describes Adam and Eve's first home? (Gn. 2:8) <i>Hi rihi rito leri hlamuselaka kaya ra Adamu na Evha ro sungula?</i>	Garden (2:8) <i>Ntanga</i>
16.	What was Adam's job in Eden? <i>A ku ri yini ntirho wa Adamu entangeni?</i>	To dress it and keep it (2:15) <i>Ku wu rima no wu langutela</i>
17.	Finish: "It is not good that the man should be _____." <i>HETisisa: "A swi kahle leswaku wananu u fanele ku va..."</i>	Alone (2:18) <i>Swakwe</i>
18.	What job did Adam have with all the animals? <i>Hi wihi ntirho lowu Adamu a ri na wona eka swiharhi hinkwaswo?</i>	Name them (2:19-20) <i>Ku swi thya mavito</i>
19.	What part of Adam did God use in forming his wife, Eve? <i>Xikwembu xi tekile yini eka Adamu ku xi tirhisa ku vumba nsati wa yena, Evha?</i>	A rib (2:21-22) <i>Rimbambu</i>
20.	What words describe Adam and Eve in Gen. 2:25? <i>Hi rihi rito leri hlamuselaka Adamu na Evha eka Genesa 2:25?</i>	Naked and unashamed (2:25) <i>A va nga ambalanga, kambe a va nga ri na tingana</i>
21.	What word describes the serpent? <i>Hi rihi rito leri hlamuselaka nyoka?</i>	Subtle (3:1) <i>Mano</i>
22.	At first, what happened to Adam and Eve when they ate? <i>Ekusunguleni, ku humelele yini eka Adamu na Evha loko va dyile?</i>	Their eyes were opened (Gn. 3:7) <i>Va pfulekile mahlo</i>

23.	What did God say after Adam and Eve sinned? <i>Xikwembu xi te yini loko Adamu na Evha va dyohile?</i>	Where are you? (3:9) <i>U kwih?</i>
24.	What are the first two things God told the serpent? <i>Hi swihi swilo swimbirhi swo sungula leswi Xikwembu xi nga byela nyoka?</i>	(1) You are cursed, (2) I will put enmity between you and the woman, <i>(1) U ta rhukaniwa, (2) Ndzi ta veka ku vengana exikarhi ka wena ni wansati</i>
25.	What is the last thing God told the serpent? <i>Hi xihhi xilo xo hetelela lexi Xikwembu xi nga byela nyoka?</i>	(3) Upon your belly you shall go. (3:14-15) <i>(3) U ta famba hi khwiri</i>
26.	Why did Adam called his wife "Eve"? <i>Hikwalaho ka yini Adamu a vitanile nsati wa yena, "Evha"?</i>	She was the mother of all living (3:20) <i>A ri mana wa lava hanyaka hinkwavo</i>
27.	Why did God make Adam and Eve leave the Garden? <i>Hikwalaho ka yini Xikwembu xi humesile Adamu na Evha entangeni?</i>	Because they might eat of the tree of life and live forever (3:22) <i>Hikuva va nga dya murhi wa vutomi va hanya hi laha ku nga heriki.</i>
28.	What did Cain bring as an offering to the Lord? <i>Xana Kayini u humesela Yehovha yini tani hi nhlengo?</i>	The fruit of the ground (4:3) <i>Mihandzu ya misava</i>
29.	What did Abel bring as an offering to the Lord? <i>Xana Avele u humesele Yehovha yini tani hi nhlengo?</i>	Firstling of the flock (4:4) <i>Mativula ya ntlhambi</i>
30.	Why was Cain angry with God? <i>Hikwalaho ka yini Kayini a karihele Xikwembu?</i>	God did not respect his offering (4:4-5) <i>Xikwembu a xi langutanga hi ku tsaka nhlengo wa yena.</i>
31.	Finish: "Cain rose up against Abel his brother and _____" <i>Hetisisa: "Kayini u pfukele Avele ndzisana ya yena ..."</i>	Killed him (4:8) <i>A n'wi dlaya</i>
32.	When God cursed Cain, He told Cain that he would be a _____. <i>Loko Xikwembu xi rhukana Kayini, Xi byeke Kayini leswaku u ta va...</i>	Fugitive and vagabond (4:12) <i>La pepetsekaka ni la fambafambaka</i>
33.	Where did Cain go to live? <i>Kayini u yile ku ya tshama kwih?</i>	Nod (4:16) <i>Nodo</i>
34.	How old was Adam when he died? <i>Adamu a ri ni malembe mangani loko a fa?</i>	930 (5:5)
35.	What happened to Enoch? <i>Ku humelele yini eka Enoko?</i>	He walked with God and took him (5:24) <i>U fambile ni Xikwembu, xi n'wi tekile</i>
36.	Who lived 777 years? <i>I mani loyi a hanyeke 777 wa malembe?</i>	Lamech (Gen. 5:31) <i>Lameke</i>
37.	How old was Noah when his sons were born? <i>Nowa a ri ni malembe mangani loko vana va yena va velekiwa?</i>	500 (5:32)
38.	Name Noah's three sons. <i>Vula mavito ya vana va Nowa vanharhu.</i>	Shem, Ham, Japheth (5:32) <i>Xeme, Hamu, Yafeta</i>
39.	Finish: "God saw that...the thoughts of his heart was only ____." <i>Hetisisa: "Xikwembu xi vone leswaku miehleketo ya mbilu ya yena a yi ri..."</i>	Evil (6:5) <i>Leyo biha</i>
40.	What did the Lord repent about? <i>Xana Xikwembu xi vilerile hi yini?</i>	Making man (6:6) <i>Ku vumba munhu</i>
41.	Finish: "Noah found _____." <i>Hetisisa: "Nowa u kumile..."</i>	Grace in the eyes of the Lord (6:8) <i>Tintswalo emahlweni ka Xikwembu</i>
42.	How many windows did the ark have? <i>Xana ngalava a yi ri ni mafasitere mangani?</i>	One (6:16) <i>Rin'we</i>
43.	How many stories did the ark have? <i>A ku ri ni tindlu tingani engalaveni?</i>	Three (6:16) <i>Tinharhu</i>
44.	Why did God tell Noah to bring two of every kind of animal on the ark? <i>Hikwalaho ka yini Xikwembu xi byerile Nowa leswaku a nghanisa tinxaka timbirhi ta swiharhi engalaveni?</i>	To keep them alive (6:19) <i>Ku swi hlayisa leswaku swi ta hanya</i>
45.	How long did the Lord say it would rain? <i>Xana Xikwembu xi te mpfula yi ta na nkarhi wo tani hi kwih?</i>	40 days and 40 nights (7:4) <i>Masiku ni vusiku bya 40</i>

46.	Who shut the door of the ark? <i>I mani loyi a pfaleke nyangwa wa ngalava?</i>	The Lord (7:16) <i>Yehovha</i>
47.	What type of bird did Noah send out first from the ark? <i>Xana eku sunguleni Nowa u lerisile xinyanyana xihhi ku huma engalaveni?</i>	Raven (8:6-7) <i>Wukuwuku</i>
48.	When the dove returned the second time, what was in its mouth? <i>Xana tuva a ri ri na yini enon'weni loko ri vuya ra vumbirhi?</i>	An olive leaf (8:11) <i>Tluka lerintshwa ra mutlwari</i>
49.	After the flood, what did God say? <i>Endzhaku ka ndhambi, Xikwembu xi te ri yini?</i>	I will not again curse the ground (8:21) <i>A ndzi nga ha rhukani misava nakambe</i>
50.	When God blessed Noah and his sons, what did he tell them? <i>Loko Xikwembu xi katekisile Nowa ni vana va yena, xi va byerile ku ri yini?</i>	Be fruitful and multiply (9:1) <i>Tswalanani mi andza</i>
51.	Finish: "Every moving thing that lives shall be ____." <i>Hetisisa: "Hinkwaswo leswi fambaka ni leswi hanyaka swi ta va..."</i>	Meat for you (9:3) <i>Swakudya swa n'wina</i>
52.	What was the mark of God's covenant with Noah? <i>Xana hi wihi mfungho wa twanano wa Nowa ni Xikwembu?</i>	Rainbow (9:13) <i>Nkwangulatilo</i>
53.	Finish: God said, "I will remember ____." <i>Hetisisa: Xikwembu xi ri, "Ndzi ta tsundzuka..."</i>	My covenant (9:15) <i>Ntwanano wa mina</i>
54.	Finish: "The whole earth was of one ____." <i>Hetisisa: "Misava hinwayo a yi ri ni..."</i>	Language (11:1) <i>Ku vulavula kun'we</i>
55.	The people decided to build a tower whose top would reach where? <i>Vanhu va kunguhatile ku aka xihondzo lexi xihlungwana xa xona xi nga ta fika kwihhi?</i>	Heaven (11:4) <i>Etilweni</i>
56.	What did God do to the language at Babel? <i>Xana Xikwembu xi endlile yini ku vulavula kun'we ka Babele?</i>	God confused the language and scattered the people (11:7-8) <i>Xikwembu xi kanganyisile ku vulavula xi tlhela xi va hangalasa.</i>
57.	When the Lord blessed Abram, He said: "I will ____." <i>Loko Xikwembu xi katekisa Abrama, xi te: Ndzi ta...:</i>	(1) Make you a great nation, (2) Bless you and make your name great, (3) Bless them that bless you (12:2-3) <i>(1) Ku endla tiko lerikulu, (2) Ku katekisa, ndzi kurisa vito ra wena, (3) Ndzi ta katekisa lava nga ta ku katekisa.</i>
58.	Besides Sarai, what other family member did Abram take with him? <i>Ehandle ka Sarayi, Abrama u tekile mani un'wana ku famba na yena?</i>	Lot (12:5) <i>Lota</i>
59.	When Abram arrived in Canaan, what did he find in the land? <i>Xana Abrama u kumile yini loko a fika etikweni ra Kanana?</i>	Famine (12:10) <i>Ku wa ka ndlala</i>
60.	In Egypt, Abram said Sarai was his ____. <i>eEgipta, Abrama u vurile leswaku Sarayi a ri ____.</i>	His sister (12:13) <i>Makwerhu wa yena</i>
61.	Why did the Lord change Abram's name to Abraham? <i>Hikwalaho ka yini Xikwembu xi cincile vito ra Abrama ku ri yisa eka Abrahama?</i>	He made him the father of many nations (17:5) <i>Hikuva xi n'wi endle tata wa matiko lamanyingi</i>
62.	Whose idea was it for Abram to have a child with Hagar? <i>Xana a ku ri vonelo ra mani leswaku Abrama a va ni n'wana na Hagara?</i>	Sarah (17:15) <i>Sara</i>
63.	Why did Hagar flee to the wilderness? <i>Hikwalaho ka yini Hagara a balekele emananga?</i>	Because Sarah was harsh with her (16:6-7) <i>Hikuva Sarayi a n'wi xanisa</i>
64.	Who told Hagar: "Return to thy mistress?" <i>I mani a nga byela Hagara: "Tlhelela eka n'wini wa wena"?</i>	The angel of the Lord (16:9) <i>Ntsumi ya Yehovha</i>
65.	Who named Ishmael? <i>I mani a nga thya Iximaele?</i>	The angel of the Lord (16:11) <i>Ntsumi ya Yehovha</i>
66.	How old was Abram when Isaac was born? <i>Abrama a ri ni malembe mangani loku Isaka a velekiwa?</i>	100 (21:5)

67.	Who said: "God has made me laugh"? <i>I mani a nga te: "Xikwembu xi ndzi hlekisile?"</i>	Sarah (21:6) <i>Sara</i>
68.	Finish: "The son of this bondwoman shall not be _____." <i>Hetisisa: "N'wana wa khumbi leri a nga ka a nga vi _____."</i>	Heir (21:10) <i>Mu dya ndzkaka</i>
69.	Abram was very rich in what three things? <i>Abrama a fuwile hi swilo swihi swinharhu?</i>	Cattle, silver, gold (13:2) <i>Swifuwo, mali yo basa ni ya nsuku</i>
70.	Between Abram's and Lot's herdsmen there was what? <i>Xana a ku ri na yini exikarhi ka varisi va mintlhambi ya Abrama na Lota?</i>	Strife (13:7) <i>Mholovo</i>
71.	When Lot and Abram separated, Lot chose what? <i>Loko Lota na Abrama va hambana, Lota u hlawurile yini?</i>	Jordan (13:11) <i>Yordani</i>
72.	Where did Abram dwell after he split with Lot? <i>Abrama u tshamile kwihi loko a hambanile na Lota</i>	The land of Canaan (13:12) <i>Etikweni ra Kanana</i>
73.	Finish: "The men of Sodom were _____." <i>Hetisisa: "Vavanuna va Sodoma a va _____."</i>	Wicked (13:13) <i>Bihile ngopfu</i>
74.	Who was Melchizedek? <i>A ri mani Melkisedeke?</i>	Priest and king of Salem (Gn. 14:18). <i>Muprista ni Hosi ya Solema</i>
75.	The Lord said the sin of Sodom and Gomorrah was very _____? <i>Yehovha u ri leswaku xidyoho xa Sodoma na Gomora xi _____?</i>	Grievous (Gn. 18:20). <i>Kulekile ngopfu</i>
76.	What could not be found in Sodom and Gomorrah? <i>Xana I yini lexi a xi nga kumeki eSodoma na Gomora?</i>	Ten righteous people (18:32) <i>Vanhu va khume vo lulama</i>
77.	How many angels came to visit Lot? <i>Xana I tintsumi tingani leti nga endzela Lota?</i>	Two (19:1) <i>Timbirhi</i>
78.	What did the angels do to the angry men of Sodom? <i>Xana tintsumi ti endlile yini vavanuna lavo kariha eSodoma?</i>	Struck them with blindness (19:11) <i>Ti va be hi riphume</i>
79.	When Lot told his sons-in-law what was happening, how did they respond? <i>Loko Lota a byela vakon'wana va yena leswi a swi humelela, va hlamurile njhani?</i>	They didn't believe him (19:14) <i>A va n'wi tshembangi</i>
80.	Which town did Lot escape to? <i>Xana Lota u tsutsumerile emutini wihi?</i>	Zoar (19:22) <i>Sowara</i>
81.	Why was Lot's wife turned into a pillar of salt? <i>Hikwalaho ka yini nsati wa Lota u hundzukile tshuka ra munyu?</i>	She looked back (19:26) <i>U langute ndzhaku</i>
82.	What did Sarah do when she was told she'd have a son? <i>Xana Sara u endlile yini loko a byeriwile leswaku u ta va ni n'wana wa mufana?</i>	Laugh (18:12) <i>U hlekile</i>
83.	Finish: "Abraham stretched forth his hand, and took the knife to _____. <i>Hetisisa: "Abrahama a tshambulukile voko, a teka mukwana eku..."</i>	Kill his son (22:10) <i>Dlaya n'wana wa yena.</i>
84.	What was caught in the thicket? <i>Xana i yini xi nga kumeka xi phasiwile exihlahleni?</i>	Ram (22:13) <i>Khuna</i>
85.	God told Abraham his seed would be as numerous as what? <i>Xikwembu xi byerile Abrhama leswaku mbewu (vatukulu) ya yena yi ta tala ku fana na yini?</i>	The stars of heaven and the sands of the seashore (22:17) <i>Tinyeleti ta le tilweni, ni sava ra le ri ribuweni ra lwandle</i>
86.	Whom did Abraham send to find a wife for Isaac? <i>I mani loyi a rhumweke hi Abrahama ku ya kuma nsati wa Isaka?</i>	His chief servant (24:2-4) <i>Nandza wa yena lonkulu</i>
87.	What did Rebekah do for Abraham's servant? <i>Xana Rhaveka u endlerile yini nandza wa Abrahama?</i>	Gave he and his camels water (24:15-19) <i>U nyikile yena ni tikamela ta yena mati</i>
88.	Which of his sons did Isaac prefer? <i>Xana Isaka a rhandza mani eka vana va yena?</i>	Esau (25:28) <i>Esawu</i>
89.	What did Esau give Jacob in return for a bowl of pottage? <i>Esawu u xavisile yini hikuva Yakobo u n'wi nyikile matsavu?</i>	His birthright (25:31-34) <i>Vukulukumba bya yena</i>

90.	How did Esau fool his father Isaac? <i>Esawu u xisile tatana wa yena njhani?</i>	He put goat skins on his hands (27:16) <i>U funengete mavko ya yena hi dzovo ra swimbutana</i>
91.	Why did Jacob have to flee Laban, Rebekah's brother? <i>Hikwalaho ka yini Yakobo a fanele ku balekela eka Labani, makwerhu wa Rhaveka?</i>	Because Esau threatened to kill him (27:41-44) <i>Hikuva Esawu u tshembisile ku n'wi dlaya</i>
92.	In Jacob's dream, what was reaching to heaven? <i>Emilorhweni ya Yakobo, i yini lexi a xi fika etilweni?</i>	Ladder (28:12) <i>Phandze</i>
93.	How many years did Jacob promise to work for Laban to marry Rachel? <i>I malembe magani lama Yakobo a nga tshembisa ku tirhela Laboni, leswaku a n'wi nyika Rahele?</i>	Seven (29:18) <i>Nkombo</i>
94.	How did Laban trick Jacob regarding Rachel? <i>Xana Laboni u kanganyisile Yakobo njhani hikwalaho ka Rahele?</i>	Laban gave Jacob Leah instead of Rachel (29:25) <i>Laboni u nyikile Yakobo Leya ematshan'wini ya Rahele</i>
95.	How many sons did Leah bear Jacob? <i>Leya u velekele Yakobo vana vangani va xinuna?</i>	Six (30:19) <i>Ntsevu</i>
96.	What did Rachel steal from her father? <i>Xana Rahele u yiverile tata wa yena yini?</i>	Household gods (31:32) <i>swikwembu</i>
97.	What did Jacob do with a man till the breaking of day? <i>Xana Yakobo u endlile yini ni wanuna ku kondza byi xa?</i>	Wrestle (32:24) <i>Ku lwa</i>
98.	Who wanted to marry Jacob's daughter? <i>I mani loyi a lava ku teka n'wana wa wanhwana wa Yakobo?</i>	Shechem, a pagan prince (32:2-4) <i>Xikeme, hosi ya tiko</i>
99.	Finish: Jacob took his family to Bethel and built ____? <i>Hetisisa: "Yakobo u tekile va yindlu ya yena ku ya eBetele a fika a aka..."</i>	An altar (35:1-7) <i>Gandzelo</i>
100.	What did God change Jacob's name to? <i>Xana Xikwembu xi cincile vito ra Yakobo xi n'wi thya?</i>	Israel (35:10) <i>Israele</i>
101.	Who did Israel love more than all his brothers? <i>Xana Israele a rhandza mani ku tlurisa eka vana va yena hinkwavo?</i>	Joseph (37:3) <i>Yosefa</i>
102.	What did Israel give Joseph for a gift? <i>Xana Israele u nyikile Yosefa nyiko ya yini?</i>	Coat of many colors (37:3) <i>Nkhancu wa mavalavala</i>
103.	How old was Joseph when he dreamed his first dream? <i>Yosefa a ri ni malembe mangani loko a lorha norho wa yena wo sungula?</i>	17 (37:2)
104.	What was Joseph's first dream about? <i>Xana norho wa Yosefa wo sungula a wu ri wa yini?</i>	Sheaves of wheat (37:7) <i>Tinyondzo</i>
105.	In Joseph's second dream, what did the sun, moon, and stars do? <i>Eka norho wa Yosefa wa vumbirhi, xana dyambu, n'weti ni tinyeleti a swi endla yini?</i>	Bow down to him (37:9) <i>Ti khinsamile emahlweni ka yena</i>
106.	What did Joseph's brothers do to him? <i>Xana vamakwavo va Yosefa va n'wi endlile yini?</i>	Throw him in a pit (37:24) <i>Va n'wi hoxile ekheleni</i>
107.	What country was Joseph taken to after being sold into slavery? <i>Xana Yosefa u yisiwile etikweni rihhi endzhaku ka loko a xavisiwile?</i>	Egypt (37:28) <i>eEgipta</i>
108.	In the dream, what would happen to the butler? <i>Enorhweni, ku ta humelela yini hi ndhuna ya vacheleri?</i>	He would be restored to his job (40:13) <i>U ta n'wi tlherisela</i>
109.	How many years was Joseph in prison before Pharaoh's dream? <i>I malembe mangani Yosefa a ri ekhotsweni ku nga si humelela milorho ya Faro?</i>	Two (40:3) <i>Mambirhi</i>
110.	In Pharaoh's first dream, what did the seven lean cattle do? <i>Emilorhweni ya Faro yo rungula, xana tihomu ta nkombo leto biha ti endlile yini?</i>	They ate seven fat cattle (41:4) <i>Ti dyile tihomu leto nona</i>
111.	Who told Pharaoh about Joseph? <i>I mani a nga byela Faro hi Yosefa?</i>	Pharaoh's chief butler (41:9-13) <i>____ ya vacheleri ya Faro</i>

112.	Who did Joseph tell Pharaoh to set over the land of Egypt? <i>Yosefa u byerile Faro ku veka mani ehenhla ka tiko ra Egipta?</i>	Someone very wise (41:33) <i>Munhu lowa mano</i>
113.	What did Pharaoh give to Joseph? <i>Xana Faro u nyikile Yosefa yini?</i>	A ring (41:42) <i>Xingwavila</i>
114.	What was Joseph's job in the Egyptian government? <i>Xana Yosefa a tirha yini emfun'weni wa Egipta?</i>	Governor (42:6) <i>La fumaka</i>
115.	Why did Jacob send his sons to Egypt? <i>Hikwalaho ka yini Yakobo a rhumele vana va yena va wanuna eEgipta?</i>	To buy corn (42:2) <i>Ku ya xava koro</i>
116.	Why wouldn't Jacob let Benjamin go to Egypt with his brothers? <i>Hikwalaho ka yini Yakobo a nga pfumelangi Benjamini ku famba ni vama kwavo eEgipta?</i>	He feared trouble would come to him (42:4) <i>U chavile leswaku a nga humelela hi khombo</i>
117.	What did Joseph accuse his brothers of? <i>Xana Yosefa u lumbetile vama kwavo va yena yini?</i>	Being spies (42:14) <i>Ku va vakomberi</i>
118.	What did Joseph do when he made himself known to his brothers? <i>Xana Yosefa u endlile yini loko a titivisa eka vama kwavo va yena?</i>	Weep (45:1-2) <i>A rila</i>
119.	Finish: You thought evil against me; but God _____. <i>Hetisisa: "A mi anakanyile ku ndzi endla swo biha, kasi Xikwembu..."</i>	Meant it for good (50:19-20) <i>Xi kanele vunene</i>
120.	Finish: "There arose up a new king over Egypt, which _____. <i>Hetisisa: "Kambe ku humelela eEgipta Hosi leyintshwa"</i>	Did not know Joseph (Ex. 1:8) <i>Leyi nga tivangiki Yosefa</i>

Scripture Memory – TS29 (20 verses total)

YAKOB 1:2, 5, 13, 17, 22

YAKOB 2:10, 18, 24

YAKOB 3:1, 6, 8

YAKOB 4:4, 7, 10, 14

YAKOB 5:7, 9, 14, 16, 20